

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG  
HLAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO  
BOEMO BO MAHARENG  
(Pampiri ya Boraro)**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005  
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**NAKO: dihora tse 2**

**MATSHWAO: 80**

---

---

**DITAELO**

- Pampiri ena e na le dikarolo tse tharo e leng A, B le C.
  - Bala dipotso kaofela ka hloko pele o araba.
  - Araba potso e le NNGWE fela karolong e nngwe le e nngwe.
  - Nomora dikarabo tsa hao jwalo ka dipotso tsa tsona.
  - Qala potso e nngwe le e nngwe leqepheng la yona le letjha.
- 
- 

**KAROLO YA A**

**POTSO 1**

Ngola moqoqo ka se le SENG sa dihlooho tse latelang. Bolelele ba moqoqo e be LEQEPHE LE LE LENG ho ya ho leqephe le halofo.

- 1.1 Baithuti ba kajeno ha ba bontshe thahasello le boikarabelo mosebetsing wa bona wa sekolo. Ebe lebaka ke lefe? Qoqa o hlalosa.
- 1.2 Mmuso o kgahlanong le tthekefetso ya bana le basadi empa sena ekare se wela tsebeng tse kwalehileng ho ba bangata. A ko qoqe ka mefuta ya tthekefetso le hore re ka e fedisa jwang.
- 1.3 Mopresidente o ekeditse lenane la basadi kabineteng ya hae. Ka tsela ena o leka ho tlisa tekatekano lenaneng la batho ba batshehadi le ba batona. Qoqa o ntsha maikutlo a hao ka sena.
- 1.4 Kamoo tlala e iphileng matla ka teng, ho thwe batho ba bang ba itlhaba ka nalete e nang le madi a HIV/AIDS hore ba itshwaetse ba tle ba tsebe ho fumana tjhelete ya mmuso. Na ke kelello ho etsa jwalo? Qoqa o etsa phehisano.
- 1.5 Batswadi ba bangata ha ba sebetse mme sena se susumetsa bana ba sekolo ho ipatlela mesebetsi ya nakwana. Ngola moqoqokgang o hlahisa botle le bobbe ba ketso ena.

1.6 Shebisisa setshwantsho sena se ka tlase ebe o ngola moqoqo.



SE TSWA HO "GERMISTON CITY VISION" YA 16 HLAKUBELE 2003

**MATSHWAO A KAROLO YA A: [40]**

**KAROLO YA B  
DITEMANA**

**POTSO 2**

Ngola e le NNGWE feela ka ditema tse latelang. Bolelele ba tema ka nngwe bo se fete LEQEPHE ha ho ballwa hlooho le qetelo ya tema moo e bang di hlokeha.

- 2.1 O mose ho mawatle mme kgaitsemi ya hao e o thusa ho o hlokomella bana. Ngola **lengolo** moo o mo lebohang ka tsohle tse ntle tseo a o etsang tsona.
- 2.2 Le falletse toropong mme moahisani wa hao o dula a lokollotse dintja tsa hae tse bohale kamehla. Dintja tsena di hlorisa bana ba hao ka ho nna di ba lelekisa. Ngolla basepolesa lengolo ho tlaleha taba ena.

- 2.3 Hlahlobisisa setshwantsho se latelang ebe o ngolla ba lekgotla la motse **raporoto** ka ditshila tse teng sepetleleng sa "Nataalspruit".



Kgomo e hlajelwa mona, ditshila di salla mona.



Ditweba, diroto, le tsona dintshintshi di teng mona.

Se tswa ho "Sunday Times" 27 Mmesa 2003.

**MATSHWAO A KAROLO YA B:**

**[20]**

**KAROLO YA C  
DITEMANA**

**POTSO 3**

Kgetha e le NNGWE feela ya ditema tse latelang. Bolelele ba karabo e be LEQEPHE LE LE LENG ha ho ballwa hlooho le qetelo ya tema moo e bang di hlokeha.

- 3.1 Moithutimmoho le wena o hloka hets'e mme e ne e le motho eo o mo tsebang haholo. Ngola **tša bophelo ba hae / obitjhuari** ka ha sekolong ba kopile hore o e ngole.
- 3.2 Ngola **memorantamo** o tsebisang baithuti ka papadi ya bolo e tla ba teng mabaleng a bolo ya bashanyana a sekolo sa heno.
- 3.3 Ngolo **metsofso** ya kopano e neng e tshwerwe ke mokgatlo wa papadi ya bolo ya matsoho holong ya motse.

**MATSHWAO A KAROLO YA C:**

**[20]**

**MATSHWAO KAOFELA:**

**80**